

INSTITUT ZA VARILSTVO

Institut za varilstvo d.o.o., Ptujška ulica 19, SI-1000 Ljubljana
 tel.: +386 (0)1 28 09 400, e-mail: info@i-var.si, internet: www.i-var.si
 IBAN: SI56 0201 0001 3148 995, ID za DDV: SI33674175, matična št.: 5051398



Prijavni list za specializaciju za međunarodnog kordinatora zavarivanja

(važi kao porudžbenica)

Popunite prazna polja u prijavi, odnosno označite potrebna polja i na kraju podatke potvrdite sa potpisom i/ili pečatom.

Vrsta specializacije	Standardni način	IWIP -C -S -B ☐ ☐ ☐	IWS ☐	RWC -S ☐
	Učenje na daljinu	DL -IWE IWT ☐ ☐		
Mjesto izvođenja		Ljubljana ☐	Maribor ☐	

Prezime i ime			
Datum rođenja		Mjesto rođenja	
Kućna adresa, br. pošte i mjesto			
GSM		e-mail	
Obrazovanje		Stepen po (EQF)	III. IV. V. VI. VII. VIII. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Naziv ustanove u kojoj je obrazovanje stečeno		Datum izdaje diplome	

Podaci o dosadašnjem radnom iskustvu		
Period (od-do)	Poslodavac	Radno mjesto i zadaci

Dodatni dokumenti *	
Evropska/međunarodna diploma kordinatora zavarivanja	☐ * obavezno za IWIP
CV sa dokazima o vršenju poslova kordinatora zavarivanja	☐ * obavezno za IWIP, RWC
Potvrda o dostignutom obrazovanju	☐ * obavezno za IWE, IWT, IWS, RWC
Sertifikat zavarivača	☐ * obavezno za IWP

S potpisom garantujem za tačnost navedenih podataka i dokumenata, i slažem se sa uslovima koji su navedeni na internetnoj stranici Instituta za varilstvo:

Mjesto	Datum	Potpis kandidata
Naziv poslodavca		
Adresa, br. pošte i mjesto poslodavca		
Telefon	Fax	ID za PDV

Potvrdi poslodavac za slučaj da snosi troškove specijalizacije. S potpisom se slaže sa uslovima obrazovanja navedenim na internetnoj stranici Instituta za varilstvo:

Mjesto	Datum	Pečat
		Potpis odgovornog lica

Institut za varilstvo je pooblašćen za izvajanje programov izobraževanja ter usposabljanja za mednarodno/evropsko osebje za koordinacijo varilskih del s strani Mednarodnega instituta za varjenje, Evropske varilske federacije in Slovenskega društva za varilno tehniko (certifikat št. 07, z dne 06/09/2016).



DODATAK:**Uslovi za pravilnu upotrebu diplome**

1. Obrazovanje zavarivačkog osoblja je izvedeno po pravilima Međunarodnog instituta za zavarivanje (IIW) i Evropske federacije za zavarivanje (EWF).
2. Upotreba diplome je uređena sa međunarodnim, odnosno evropskim standardima za obezbjeđenje kvaliteta zavarivačkih radova.
3. Nosioци međunarodnih i evropskih diploma su odgovorni za njihovu pravilnu upotrebu.
4. U slučaju zloupotrebe ili bilo kakve promjene sadržaja izdavač, ANB Slovenija - Slovensko društvo za varilno tehniko, ima pravo takvu diplomu proglasiti nevažećom.

Saglasnost za prikupljanje ličnih podataka

Potpisivanjem ove prijavnice ste saglasni da se vaši lični podaci čuvaju i obrađuju isključivo od strane Instituta za varilstvo i da neće biti posredovani trećim licima. Takođe ste saglasni da Institut za varilstvo lične podatke obrađuje za postupke obavješćavanja o aktuelnim terminima obrazovanja i sertifikovanja, o prestanku validnosti sertifikata, o novostima na stručnom području, kao i o događajima u organizaciji Instituta za varilstvo. Potpisom potvrđujete saglasnost da ste informisani o mogućnosti da zahtjevate uvid i popravak, blokiranje, brisanje ili ograničavanje obrade ličnih podataka ili date prigovor protiv obrade i prenosa vaših ličnih podataka, i to sa pisanim obavješćenjem na adresu Institut za varilstvo d.o.o., Ptujška ulica 19, 1000 Ljubljana ili na elektronsku adresu info@i-var.si.

Popunjavanje ATB

Prijavni list sadrži sve potrebne podatke. Priloženi su svi potrebni dokumenti. Prijavitelj na osnovu navedenih podataka i dokumenata ispunjava zahtjevanje pristupne uslove.

Mjesto_____
Datum_____
Ime i prezime_____
Potpis**Popunjavanje ANB**

Kandidat ispunjava uslove za pristup na tečaj za program: _____

Dodatne napomene: _____

ANB vođa šeme: _____

Potpis